ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު/2023/6:A-C9B
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
1. ތިރީގައިވާ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
1.1. މިކޯޓުގެ ކޯޓު ރޫމާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމް މަރާމާތުކޮށް ފާޚާނާއެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
2. މި މަސައްކަތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
-2.1 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ:)18/2014 ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި
ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކު ގެ ތެރެއިން 2.2 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
I. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
II. ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
III. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
IV. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
2.1 -2.2 ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު
ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް
3. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2023 މޭ 22 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިކޯޓު
(ހދ.ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު) ގައެވެ. މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ނުދެ ވޭނެއެވެ.
4. ބީލަން ހުށައެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2023 މޭ 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިކޯޓު)ހދ.ނޮޅިވަރަމު
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު (ގައެވެ.
5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ހދ.ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް، ހދ ހދ.ނޮޅިވަރަން ، ދިވެހިރާއްޖެ ، ފޯން: 6521679 ، 6528958
އީމެ-އިލް: info@hdh-nolhivaramu.court.gov.mv
27 ޝައްވާލް 1444
18 މޭ 2023
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 1

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ފޮތް
5.1. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ހދ.ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓް ރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު ރޫމާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމް މަރާމާތުކޮށް ފާޚާނާއެއް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އިޢުލާން ނަންބަރ: B9C-A/2023/6
ތާރީޚް: 18 މޭ 2023
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 2

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކްޝަ ން 1
ބީލަން ޝީޓް
ރިފަރަންސް
ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް
ނަންބަރު
މަސައްކަތުގެ ނަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް
1.1 އިޢުލާން ނަންބަރު/2023/6:A-C9B
އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 18 މޭ 2023
ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް:
ތަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
9.1 ތާރީޚް: 22 މޭ 2023
ދުވަސް: ހޯމަ
ގަޑި: 13:00
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅަންވީ ފަރާތް :
ނަން: ޢުމައިރު ޙުސައިން
މަޤާމް: ޗްފީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
9.2
އޮފީސް: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 6521679 / 7648789
އީމެއިލް އެޑްރެސް: info@hdh-nolhivaramu.court.gov.mv
އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ބީލަންފޮތުގައިވާ މަސައްކަތްކޮށްދެވޭނެ އަގު މިފޮތުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް
13.1 އަދި މި ފޮތުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ބީ.އޯ.ކިޔު
ހުށަހެޅުން
14.1 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ދުވަހުގެ އަދަދު
ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި
ތަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
18.1
ތާރީޚް: 29 މޭ 2023
ދުވަސް: ހޯމަ
ގަޑި: 13:00
20.1 ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ސުންގަޑި
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 3

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ތާރީޚް: 29 މޭ 2023
ދުވަސް: ހޯމަ
ގަޑި: 13:00
24.1 ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 7 ގައި އެވަނީއެވެ.
28.1 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: -
28.2 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ.
30.1 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: -
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 4

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކްޝަން 2 - ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު
(ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު
1. ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު 1.1. މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު
ބީލަން ޝީޓުގައި އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2. ބީލަމަށް 2.1. ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ:)18/2014
ކުރިމަތިލެވޭނެ ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ފަރާތްތައް 2.1.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ވިޔަފާރިތައް.
2.2. މި މާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން
ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަންޏެވެ.
2.3. މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން
ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
3. ސަރަހައްދަށް 3.1. ބީލަން ކަރުދުާހގައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ދީފައިވާ ކްރައިޓީރިޔާ އާ އެއްގޮތަށް އެންމެ މަތިން ރޭންކް
އިސްކަންދިނުން ކުރެވޭ ފަރާތަކީ ހދ.ނޮޅިވަރަމު އަށް ނިސްބަތްނުވާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތަށް
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
1. ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، ފާސްވި ބީލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭކަމުގައިވާނަމަ، ހދ.ނޮޅިވަރަމު އަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން
ރޭންކް ކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމަށް ލިބުނު މާކްސްއާއި، މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ މަތިން
ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބުނު މާކްސްގެ ފަރަގު 10% (ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ
ބޮޑު ނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، ނޮޅިވަރަމު އަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން
ނިންމޭނެއެވެ.
2. މި މާއްދާގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތަށް ފެތޭ ބީލަމެއް ނެތް ނަމަ، ހދ އަތޮޅަށް
ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، ފާސްވި ބީލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތޯ ބެލޭނެއެވެ. އެގޮތުން، ހދ
އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ރޭންކް ކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި
ބީލަމަށް ލިބުނު މާކްސްއާއި، މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ މަތިން ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބުނު
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 5

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މާކްސްގެ ފަރަގު (5% ފަހެއް އިންސައްތަ(އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، ހދ އަތޮޅަކަށް
ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމޭނެއެވެ
3. މި މާއްދާގެ (1) އަދި (2) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތަށް ފެތޭ ބީލަމެއްނެތްނަމަ،
އެންމެ މަތިން ރޭންކްކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމަންވާނެއެވެ.
4. ބީލަން 4.1. ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ އެނެކްސް 1 ގައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކުލިސްޓު
އޮންނަންވާނެގޮތާއި ގައިވާ ލިއުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންޑު ކުރެވިފައެވެ.)ނުވަތަ ހީރަސް
ބީލަމުގައި ޖެހިފައެވެ.
ސޮއިކުރުން 4.2. ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން ޓައިޕު ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ
އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުންނަން ވާނީ ކިޔަން އެނގޭގެ ގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ
ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު
ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ ކިތައް ޞަފުހާގެ
ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.
4.3.1 .4.3 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
4.3.2 ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ
އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
4.3.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ
އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
4.3.4 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
4.3.5 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 6

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
5. ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ 5.1. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ
އަދަދު ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާ ޠިލް
ކުރެވޭނެއެވެ.
6. ބީލަން ތައްޔާރު 6.1. ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ހުށަހަޅާ
ކުރުމު ގެ އަގު ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާ ފަރާތުން ޒިންމާއެއް
ނުނަގާނެއެވެ.
7. އެހެނިހެން 7.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ
އުސޫލްތައް މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ
ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ
އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާ ޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ) ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް
8. ބީލަން ފޮތު ގައި 8.1. ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.
ހިމެނޭ ބައިތައް
8.1.1 ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން1-)
8.1.2 ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަން2-)
8.1.3 އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް (ސެކްޝަން3-)
8.1.4 ޖަދުވަލުތައް (ސެކްޝަން4-)
8.1.5 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް (ސެކްޝަން - 5)
9. ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން 9.1. މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
މައުލޫމާތު
9.2. ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން
ސާފުކުރުން
ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން
ފޮނުވޭނެއެވެ.
9.3. މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނުވާ ކަމެއް
އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެކެވެ.
10. ބީލަމަށް ބަދަލު 10.1. ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް
ގެނައުން ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި، އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 7

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
1 0.1 .10.2 ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ
އެފަރާތަކާ އެލިޔުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
11. ބީލަމުގައި ބޭނުން 11.1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާގައި ހިމެނޭ
ކުރެވޭ ބަސް މައުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ދިވެހި ބަހުންނެވެ.
12. ބީލަމުގައި ބޭނުން 12.1. މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
ކުރާ ފައިސާ
13. އަގު ހުށަހެޅުން 13.1. ބީލަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރަމަންޓުގައި ވާނެއެވެ.
13.2. ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.
އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
14. މުއްދަތު 14.1. މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ
އަދަދުންނެވެ.
14.2. މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި
ވާންވާނެއެވެ.
14.3. ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެމަސައްކަތެއް އެމުއްދަތަށް
މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެއެވެ.
14.4. މިމާއްދާގެ 14.1 ގައި ވާ މުއްދަތު ހުށަހަޅާއިރު މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ސައިޓް ލިބޭނީ ކޮންމެ
ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 14:00 އިން ފެށިގެން 22:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށާއި، އަދި ރަސްމީ ބަންދު
ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން 22:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށްވާތީ މިކަމަށް ސަމާލުކަން
ދޭންވާނެއެވެ.
15. ބީލަމުގެ މުއްދަތު 15.1. ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 90
ދުވަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
16. ބީލަމާއެކު 16.1. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
ލިޔުންތައް 16.1.1 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 2)
16.1.2 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ
ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 8

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
16.1.3 އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
16.1.4 ކޯޓޭޝަން/ ބީ.އޯ.ކިޔު)ޖަދުވަލު 3 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި(
16.1.5 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް)ޖަދުވަލު 4 ގައި ދީފައިވާ
މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި(
16.1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
16.1.7 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
16.2. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ
މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
16.2.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު
6 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
16.2.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަދުވަލު 5 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ) ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ ، އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ
ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް
ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ) ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓީ
އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
16.2.3 ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތައް. ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަކުގައި ތިރީގައިވާ
ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ) ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މާލީ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް އަކީ ޚާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ސިޓީއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ނ) މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސާގެ/ ކްރެޑިޓްގެ ޢަދަދު، ސިޓީ ދޫކުރެވުނު
ތާރީޚް، ކްރެޑިޓްގެ ސިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ
ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 9

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
(ރ) މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް
ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ބ) އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން
17. ބީލަން ބަންދު 17.1. ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ.
ކުރާނެ ގޮތް
17.2. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
17.3. ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން
ވާނެއެވެ.
17.4. ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގޮތަށް
އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.
18. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 18.1. މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަނޑި ބީލަން
ސުންގަޑި ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
18.2. މި މާއްދާގެ 18.1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެން އެންމެ
އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
18.3. އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
19. މުއްދަތުގެ ފަހުން 19.1. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހުށަހެޅޭ ބީލަން
ތަކާއި މެދު އަމަލު
ކުރާނެގޮތް:
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 10

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
(ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
20. ބީލަން ހުޅުވުން 20.1. މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ
އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ
ތާރީޚްގައެވެ.
20.2. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.
20.3. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން
ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
21. ހުށަހަޅާ 21.1. ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ
ބީލަމުގައިވާ މަތިން އިސްލާޙް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކުށްތައް 21.2. ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަނގަޅު
އިސްލާޚްކުރުން އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.
22. ބީލަންތައް 22.1. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.
ޗެކްކުރުމާއި
22.1.1 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.
ބީލަންތަކުގެ
ސި ސް 22.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން
ރެންޕޮން ވްނަ
ކަނޑައެޅުއް 22.1.3 ބީލަމުގައިވާ އުޞޫލްތަކަށްބަލައި އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން (ރެންޕޮންސިވްނަސް)
23. ބީލަންތައް 23.1. ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ 22.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
24. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ 24.1. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް
ފަރާތް ކަނޑައެޅުން ބަލައިގެން އެންމެގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
24 .1 .24.2 ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް މާއްދާ 3.1 ގައިވާ އުސޫލަށް ބީލަން ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން
ބެލޭނެއެވެ.
25. ބީލަންތަން 25.1. އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ކެންސަލްކުރުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި
ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ވެރިފަރާތަށް
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 11

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންނުވާ
އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް
ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
26. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ 26.1. ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.
ފަރާތް ހޮވައި،
އެކަން އެންގުން
27. އެއްބަސްވުމުގައި 27.1. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ސޮއި ކުރުން ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
27 .1 .27.2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ،
މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠި ލްކުރެވޭނެއެވެ.
27.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤަވާއިދުގެ 17.19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
(ޅ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް
28. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ 28.1. ބީލަމަށް ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
28.2. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ.
28.3. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް
ޖަދުވަލު 8 ގައި ވާނެއެވެ.
28.4. ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ
އެވެ.
28.5. ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ
ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
29. އެޑްވާންސް ފައިސާ 29.1. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި އެދި
އަދި އެޑްވާންސް ކޮންޓްރެކްޓަރު ހުށަހެޅުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ
ފައިސާގެ ގެރެންޓީ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 12

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
29.2. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު 250,000/-)ދެލައްކަ ފަންސާސް
ހާސް(ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.
29.3. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
29.4. އެ ޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން
ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 10
ގައި ވާނެއެވެ.
29.5. އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ)
އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު
ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
30. ޕާރފޯމަންސް 30.1. ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ 500,000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން
ގެރެންޓީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް
ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
30.2. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް
ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު،
އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
30.3. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ
ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 9 ގައި ވާނެއެވެ.
31. މައްސަލަ 31.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ހުށަހެޅުމާއި ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި
މައްސަލަ ބެލުން ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ
ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި
"
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު އާ އެއްގޮތަށެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 13

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
31.2. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު
13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް
އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް-ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ.
31.3. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު
ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-
K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް
އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބު" PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ.
31.4. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން ، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ
ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުންބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
32. މައްސަލަ އަލުން 32.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 17.11 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ދިމާވާ
ބެލުމަށް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" އަށް
މުސްތަޤިއްލު ހުށަހެޅުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ
ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ޖަދުވަލު 21 ގައިވާ "ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ
ހުށަހެޅުން އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" – އެޕީލް މަރުހަލާ" PR-
16 ފޯމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 14

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކްޝަން 3
އެއްބަސްވުމުގެ އާ ންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް
އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރު:
އެއްބަސްވުން
މި އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައި ވަނީ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ)މި އެއްބަސްވުމުގައި
މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތުގެވެރި ފަރާތް"(އާއި ------------)މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެފަހުން "މަސައްކަތްހަވާލުވާ ފަރާތް"(
އާ ދެމެދު، މީލާދީ ސަނަތުން، .... ވަނަ އަހަރުގެ .... މަހުގެ .... (..................) ދުވަހު އެވެ.
ދެންފަހެ، (މަސައްކަތް) (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތްތައް") ކުރުމަށް މަސައްކަތުގެވެރި
ފަރާތުން ބޭނުންވި ހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު މަސައްކަތުގެވެރި
ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރި ހިނދު، ބުނެވިދިޔަ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްހަވާލުވާ ފަރާތުން ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްތައް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
1. މަސައްކަތް
1.1 މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ މަސައްކަތުގެ "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް" ގައިވާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އެ ލިޔުމުގައި ވާ ގޮތަށް ކުރުން
1.2 "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް" ގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތާއި
ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.
2. އެއްބަސްވުމުގެ އަގު
2.1 ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން" ގައިވާ
މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު (އަގު) އަކީ މި މަސައްކަތުގެ އަގެވެ.
2.2 ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިމުމުން، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ރިކުއަރމަންޓްއާއި މަސައްކަތާއި
ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަނާއި އަދި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކް ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
2.3 މަސައްކަތުގެ އަގު ދެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި
ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
2.4 މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 500،000.00 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތެއް
ކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ، ނުވަތަ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާ މި
އަދަދަށްވުރެ މަތީ އަގެއްގެ ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް އެ މަސައްކަތަކުން ނުވަތަ ޚިދުމަތަކުން ނިމުނު ބައެއްގެ
އަގު ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ބިލު ހުށަހެޅުމުން، އެކަމެއް ކުރަމުންދާގޮތް ބެލުމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިންޖިނޭރަކު
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 15

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް ސުޕަވައިޒްކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން، އެކަމެއްކޮށް
ނިމިފައިވާކަމަށް ސޮއިކުރުމުން އެ ބިލެއްގެ ފައިސާ ދެވިދާނެއެވެ.
3. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
3.1 ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން" ގައިވާ
މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު (މުއްދަތު) އަކީ މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތެވެ.
3.2 މަސައްކަތް ފެށުމުގެގޮތުން "މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަންގާ ލިޔުން" މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތާއި
ހަވާލުވާ ފަރާތައް ދޭންވާނެއެވެ. މި ލިޔުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެވެ.
4. ރިޓެންޝަން މުއްދަތު
4.1 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކޮށް، އެ ފައިސާ އަނބުރާ
ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
4.1.1 ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކުން، ބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 5% (ފަހެއް އިންސައްތަ) ކެނޑުން؛
4.1.2 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު، މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރުން.
4.1.2.1 މަސައްކަތް ނިމޭތާ 6 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ވުމުން އަނބުރާ ދިނުން.
4.1.2.2 މި މާއްދާގެ 4.1.2.1 ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ
އަދަދަށްވާ ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އިސްވެ ބަޔާންކުރި މުއްދަތުގެ ކުރިން،
ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުން.
4.1.3 މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު (ރިޓެންޝަން މުއްދަތު) ގައި އެކަމަކަށް
ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ
ބަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ދެވޭނީ އެހާތަނަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމުންނެވެ. އަދި އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ އެ މިންވަރު
ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.
4.1.4 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި
ބަދަލުދޭންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު މިގޮތުން ހަމަނުޖެހި ކަމެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް
ރިޓެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.
5. މަސައްކަތް ހިންގުން
5.1 މަސައްކަތް ހިންގުމަށް މަސައްކަތުގެ މެނޭޖަރެއް ޢައްޔަންކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާތަކުގެ
ތެރެއިން މައިގަނޑު ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
5.1.1 ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ހިންގުން
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 16

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
5.1.2 އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރާކަން
ޔަގީންކުރުން.
6. ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ މަސައްކަތް ބަލައިގަތުން
6.1 މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ގަންނަ ތަކެތި ބަލައިގަނެވޭނީ،
އެގްރީމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަންތައް ކޮށް ނިންމުމުންނެވެ. އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކާއި ވިއްކާފައިވާ ތަކެތި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެކަމެއްގެ ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ފެ ންވަރު
ރަނގަޅުނޫންކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރާތަކަށް
އަންގޭނެއެވެ. މިކަމަށް ހދ.ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
6.2 މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަ ބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ހަލާކުވާ ތަންތަނާއި، ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް
ރަނގަޅުކުރުމަކީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
6.3 މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ހަލާކުވާ ތަންތަނާއި، ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް
ރަނގަޅުކުރުމަށް، މަސައްކަތް ކުރުވާ އޮފީހުގެ ވެރިޔާ އެންގުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެ
މަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ. އެ އެންގި އެންގުމަށް ޢަމަލުނުކުރުމުން ނުވަތަ އެކަން ގަބޫލުނުކުރުމުން
ސަރުކާރުން އެކަން ރަނގަޅުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެކަމަށް ހިނގި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ
ތެރެއިން ނުވަތަ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ތެރެއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
7. ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވާ ފަރާތް ތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން
7.1 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފި ނަމަ، އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ
ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކުން
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ބީލަމެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް
ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
7.1.1 ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ޞައްޙަނޫން
ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޮރުވުން.
7.1.2 އަމިއްލަ ބާރުގެ ދަށުގައިނުވާ ކަމެއް (ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކަމެއް) މެދުވެރިވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް
ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުން.
7.1.3 ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ ސަބްކޮންޓްރެކްޓެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން.
7.1.4 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރު ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް
ޢަމަލުކުރުން. އަދި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް
ޢަމަލުނުކުރުން.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 17

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
7.1.5 ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން މަދަނީ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެ، އެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވުން.
7.2 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާއި 10.72 ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ހދ.ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ
ބީލަންތަކުގައި މަދުވެގެން 1 (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ބައިވެރިނުކުރެވޭނެއެވެ.
7.3 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާއި 10.72 ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއްގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަމެއް
ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަމަށް ހިނގި ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު،
ބާކީ ފައިސާ ހުރިނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
7.4 ކޮންޓްރެކްޓާ ޙަވާލުވެ މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،
1 (އެކެއް) އަހަރު ވަންދެން ހދ.ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެފަރާތަކާ
ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
8. އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަ ދި ހާއްޞަ މާއްދާތައް
1. މާނަކުރުން 1.1 "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
އިދާއިރާގެ ތަނަކަށެވެ.
1.2 "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް
އެދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.
1.3 "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ
މަސައްކަތަކެވެ.
1.4 "މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.
1.5 "އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި،
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވެވޭ
އެއްބަސްވުމަށެވެ.
2. ލިޔެކިއުން 2.1 މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން
ބަދަލުކުރުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ ދިވެހި
ބަހުން، ލިޔުމުންނެވެ.
2.2 އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރައްދުކުރާނީ އަތުން އަތަށް ނުވަތަ
ރަޖިސްޓްރީ ފޯސްޓުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލަށް ، ބީލަމުގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.
2.3 މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރާން ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންވާ
ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
2.4 މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެނެވޭ ނުވަތަ އެންގޭ ކޮންމެ ބަދަލަކީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 18

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
3. ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި 3.1 މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް އެހެންފަރާތަކާއި
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން،
ހަވާލުކުރުން ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.
3.1 3.2 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް
ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ.
4. ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާއި 4.1 ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުގެ 03(ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނެވޭނެ
ހަވާލުވުން ތާރީޚާއި ގަޑި މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
4.2 ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުން މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތުން (ގުދަނުން) ޙަވާލުވާނީ
ތަކެތީގެ އަދަދާއެވެ.
4.2 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާނީ ގުދަނަށް ޙަވާލުވުމަށްފަހު
އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް
މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ އެގްރީމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް
ލިބުނުކަމަށް ބެލޭނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި
އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.
5. އެއްބަސްވުމުގެ 5.1 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި/ޚިދުމަތް
މުއްދަތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
5.2 މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުގެ ބާރުނުފޯރާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް
ނުވަތަ މެނިފެކްޗަރިންއާއި ގުޅޭކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި
އެހާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ދިމާވިކަން އެގޭފަދަ)ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ
ފަރާތްތަކުގެ(ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
6. ޖޫރިމަނާކުރުމާއި 6.1 އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
އެގްރިމަންޓް ޤަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް
ބާޠިލްކުރުން ކެނޑޭނެއެވެ.
6.2 ޖުމްލަ އަގު 250000/- ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ
އަގު 0.005 (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ
މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް= LD*0.005*CP
(CP ކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު
LD (ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް
6.3 މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ފައިސާ
ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ
މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްގައިވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު
ބާކީ ފައިސާއެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 19

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
6.4 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް
ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
7. އެގްރީމަންޓް 7.1 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް ފާހަގަ
ބާތިލްކުރުން ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުންއެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބާތިލްކުރުމުގެ
ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
7.2 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި، އެހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
އަގާއެކު ލިޔެ، ދެފަރާތުން އެލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ
ސައިޓްގައި ހުންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި އެތަކެތި
ބަނދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން
އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
7.3 ބީލާންފޮތުގައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ނުދާކަމުގައި މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް
އެންގިއްޖެނަމަ / ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓުވާ މަސައްކަތުގެ
އަގުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ.
8. އެހެނިހެން ކަންކަން 8.1 މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް
ނުވަތަގަވާއިދަކާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޟު ވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ
ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މިއެއްބަސްވުން
ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މާއްދާއެއް މި އެއްބަސް ވުމުގައި ހިމެނޭގޮތްވެއްޖެނަމަ އެ
މާއްދާއެއް އިސްލާހްކޮށްގެން ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން އުވާނުލައި ދެމެހެއްޓުމަށް
ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވެ ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
9. ޓެކްސް އަދި 9.1 މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާއި، ކަސްޓަމްސް ޑިޔުޓީތަކާއި، އިމްޕޯޓް
އެހެނިހެން ފީތައް ލައިސަންސް ފީތައް އަދި އެހެނިހެއް ފީއެއް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ
މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
10. އެއްބަސްވުމަށް 10.1 މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި
ބަދަލުގެނައުން ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ.
10.1 10.2 ގައި އެހެން ބަޔާންވެ އޮތް ކަމުގައިވިޔަށް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އަންނަނިވި
ކަންތައްތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން މަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
މި އެއްބަސްވުމުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.
i. މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން
ii. މަސައްކަތުގެ މެނޭޖަރު ބަދަލުކުރުން / ކަނޑައެޅުން
11. އެއްބަސްވުމަށް 11.1 މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ، އަދި ތަންފީޛު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި
ހިނގާނެ ޤާނޫން ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 20

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
12. ދެބަސްވުން 12.1 މިއެއްބަސްވުމާމެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން
ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން
ނިންމާނީއެވެ.
12.2 މިއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީވެސް ދެފަރާތުގެ
މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް
މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.
4. މުޅި އެއްބަސްވުން
(ހ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަލަޙުތަކާއި އިސްތިލާޙުތައް މާނަކުރުމުގައި "އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތައް" ގައި
އެ މުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އިސްތިލާޙެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެއީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ.
(ށ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް، އަދި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ
އެއްގޮތްނުވާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބަދަލު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
(ނ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމާއި، އަދި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަ ވާލުވާ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ
މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ކޮށްނިންމާ
މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް މަސައްކަތުގެ ވެރި ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
މި އެއްބަސްވުން އެކުލެވިގެންވަނީ ބީލަމާ ގުޅިގެން ދެވުނު އިޢުލާނާއި ދެވުނު މަޢުލޫމާތާއި، އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތަކާއި،
"ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމެންޓް" ގެ މައްޗަށެވެ.
ޖަދުވަލް ނަންބަރު ލިޔުމުގެ ނަން
ޖަދުވަލް 1 އިޢުލާން
ޖަދުވަލް 2 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ޖަދުވަލް 3 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމެންޓް
ޖަދުވަލު 4 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 21

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އެއްބަސްވުމަކީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެހައި މާއްދާތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް
ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި، ދެފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޔަތުގައި ތިރީގައިވާ މީހުން ހެކިކޮށް،
ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
(ހިޖްރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް: މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތް:
ސޮއި: ސޮއި:
ނަން: ނަން:
މަޤާމް: މަޤާމް:
ތައްގަނޑު: ތައްގަނޑު:
ހެކިން: ހެކިން:
ސޮއި: ސޮއި:
ނަން: ނަން:
މަޤާމް: މަޤާމް:
އައި.ޑީ:# އައި.ޑީ:#
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ސްޕަވައިޒު ކުރާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ސްޕަވައިޒު ކުރާނީ
ސޮއި: ސޮއި:
ނަން: ނަން:
މަޤާމް: މަޤާމް:
އައި.ޑީ:# އައި.ޑީ:#
ގުޅޭނެ ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް: އީމެއިލް އެޑްރެސް:
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 22

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކްޝަން 4
ޖަދުވަލުތައް
ޖަދުވަލު 1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފަ އި ކުރެވޭނެއެވެ.
1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ކޯޓޭޝަން) (ޖަދުވަލު 2)
2 ބީ.އޯ.ކިޔު (ޖަދުވަލު 3)
3 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
4 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
5 ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
6 ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން / ބީ.އޯ.ކިޔު) (ބީލަމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ)
7 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު)4
8 ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ޕަވަ ރ އޮފް އެޓާރނީ)
ސެކްޝަން 2 - ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދުގެ 7.1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުން
9
ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން.
10 ބިޑު ސެކިއުރިޓީ (ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
11 ޖަދުވަލު 5 "މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި
12 ޖަދުވަލު 5 "މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު" ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި
ޖަދުވަލު 6 "ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް" ފުރިހަމަކޮށް
13
ހުށަހަޅާފައި
ޖަދުވަލު 5 "ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް" ބަޔާންކުރާ
14
މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް
ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
15 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި
16 ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް)
17 ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި
18 ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 23

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަދުވަލު 2
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
1. ބީލަ ން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
1.1 ނަން
1.2 އެޑްރެސް
2. ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު
2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން
2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު
3. ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު
3.1 ހުށަހަޅާ އަގު
ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖުމްލަ އަގު:
3.2 ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް)
3.3 މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)
4. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު
މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް
4.1
ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
4.2
މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، 3.3 ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން
4.3 އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.
5. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ސޮއި
ނަން
މަޤާމު
ތާރީޚް
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 24

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަދުވަލު 3
ހުށަހަޅާ ބީ.އޯ.ކިޔު
ތަފްޞީލް އަދަދު ޔުނިޓް ރޭޓް ޖުމުލަ
1 ކޯޓްރޫމް ހެދުން
2 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްހެދުން
3 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމް ފާޚާނާ ހެދުން
ޖުމުލަ
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 25

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަދުވަލު – 4
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
1. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
-1.1 ނަން
-1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
-1.3 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް
-1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
-1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު
-1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު
-1.7 ފޯނު ނަންބަރު
-1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް
2. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަ ޢުލޫމާތު)ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު،
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
ނަން މަޤާމު
މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ
3. އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތަ އް
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 26

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަދުވަލު 5
މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ފާއިތުވި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބެލެންސް
އެކައުންޓް ނަންބަރު އެކައުންޓްގެ ބާވަތް
(ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
ޖުމްލަ
ކްރެޑިޓް ދޫކު ރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ފައިސާގެ އަދަދު)ދިވެހި
ކުރެޑިޓް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނަން ދޫކުރި ތާރީޚް ދޫކުރި މުއްދަތު
ރުފިޔާއިން(
ޖުމްލަ
ނޯޓް: އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 20 އިންސައްތަ ޖުމްލަ އަދަދުން ހަމަވާނަމައެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނެ އެންމެ
މަތީ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 100 އިންސައްތައެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 27

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަދުވަލު 6
ފާއިތުވި 36 (ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް 30(އޭޕްރީލް 2022 ގެ ނިޔަލަށް)
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ތަކުގެ ތަފްސީލް
މަސައްކަތުގެ އަގު)ދިވެހި
މަސައްކަތުގެ ނަން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް މަސައްކަތްކުރި އަހަރު
ރުފިޔާއިން(
ޖުމްލަ:
ނޯޓް: އިވެލުއޭޝަނަށް ނެގޭނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 20 އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 28

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަދުވަ ލު – 7
ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު
ޕޮއިންޓްދެވޭނެ ޕޮއިންޓްގެ
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
ދާއިރާ އަދަދު
އަގު ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 75 75
މާލީ ޤާބިލުކަން ހުށަހެޅި ވެލިޔު / ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ ވެލިޔު × 05 05
އެންމެ ކުރު
ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު/ ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 10 10
މުއްދަތު
ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާއަގުގެ 20 އިންސައްތަ ހަމަވާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް 2 ޕޮއިންޓް 10
ޖުމްލަ 100
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 29

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން

ދިވެހިރާއްޖެ

info@hdh-nolhivaramu.court.gov.mv: ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ޯފްނ: 6528958 އީމެއިްލ ޞަފުޙާ 38 ގެ 30

ޖަދުވަލު 8

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

F o r m o f B i d S e c u r i t y (B a n k G u a r a n t e e)

WHEREAS, ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has submitted his Bid for the Tender no……….issued by the Ministry of Education on
… … … … … … … … … … … … … … … … ….. for Supplying/Purchasing of ……………………………
… …. [name of Contract] (hereinafter called “the Bid”).

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of
… … … … … … … … … … … [name of country] having our registered office at
… ….. (hereinafter called “the
Bank”) are bound unto …………………………….[name of Purchaser] (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of *………………………………………….. for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of …………….20……………..

THE CONDITIONS of this obligation are:

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified
in the Form of Bid;

or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the
period of Bid validity:

(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the
Instructions to Bidders, if required; or

(b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the
Instruction to Bidders; or

(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated i n Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date ………………………. days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any de mand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS ……………………… SEAL

[signature, name, and address]

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން

ދިވެހިރާއްޖެ

info@hdh-nolhivaramu.court.gov.mv: ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ޯފްނ: 6528958 އީމެއިްލ ޞަފުޙާ 38 ގެ 31

ޖަދުވަލު 9

ޕާޯފމަންސް ގެރެންޓީ

F o r m o f P e r f o r m a n c e B a n k G u a r a n t e e

(U n c o n d i t i o n a l)
To: ………………………………………………………………………………………………….

[name &address of Purchaser]

… ….

… ….

WHEREAS ……………………. [name and address of Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) has undertaken, in pursuance of Contract No. …… dated ……………………… to execute
… … … … … … … … … … … [name of Contract and brief description of Works] (hereinafter called “the Contract”);

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of *…………….. [amount of Guarantee] ……………………… [amount in words], such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of ……………… [amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your d emand for the sum specified therein.

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR ………………………..

Name of Bank ……………………………………..

Address ……………………………………..

Date ………………………………………

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން

ދިވެހިރާއްޖެ

info@hdh-nolhivaramu.court.gov.mv: ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ޯފްނ: 6528958 އީމެއިްލ ޞަފުޙާ 38 ގެ 32

ޖަދުވަލު 10

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ

F o r m o f B a n k G u a r a n t e e f o r A d v a n c e

P a y m e n t
To: ………………………………………………………………………………………………….

[name & address of Purchaser]

… …..

[name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above -mentioned Contract,
… …. [name and address of
Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) shall deposit with ……………………………… ………
… … … … … … … … … … … … … … ….. [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper
and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of ……….[amount of Guarantee] ………………………………………………………………..[amount in words].

We, the ………………… …………………………………… ……………………………………

[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …. [name of Purchaser] on his first demand without
whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding *……………………….. ………………………………… [amount of Guarantee]………
… [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between
… …. … …. [name of Purchaser] and the Supplier,
shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until ………………………………………………[name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL: …………………………………………………………………..

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION ……………………………………………….

* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކްޝަން 5
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއާރމެންޓް
މިކޯޓުގެ ކޯޓް ރޫމް ހެދުމާއި ، މެޖިސްޓްރޭ ޓް ރޫމާއި ، މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ފާޚާނާ ހެދުމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.
01 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:
-1.1 މިކޯޓުގެ ކޯޓްރޫމް ހެދުމަށްޓަކައި މިކޯޓުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގެ ދެކޮޓަރި ބައިކުރަން ހުރި ފާރު
ތަޅާލައި އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި އުކާލުން.
-1.2 ހޯލުގެ ހުޅަނގުފާރުގައި ހުރި ބިއްލޫރި ދެދޮރާއި ، ބޮޑުދޮރު ދެދޮރު ނައްޓާލުމާ ، މިކޯޓުން
ދޭކުރެހުމާއި އެއްގޮތައް ދޮރުބަހައްޓަންޖެހޭ ތަން ތަޅައި ރާނަންޖެހޭބައި ރާނާ ކޮންމެ ދޮރެއް
ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަނެއްގެ ދެފަރާތުގައި ކޮންކްރީޓް ތަނބެއްޖަހާ ، ސިމެންތިޖަހާ ، ވޯލްސީލާ
ލުމާއި ، ކުލަލުން. އަދި ދެދޮރު ބެހެއްޓުން.
-1.3 މިކޯޓުންދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ކޯޓްރޫމް ބައިކުރާ ފާރު ރާނާ ، ފާރުމަތީގައި ކޮންކްރީޓް
ބެރިއަޅާ ، މިކޯޓުގެ ޢިމާރާތާ ގުޅޭދެފާރު ކައިރީގައި ކޮންކްރީޓް ތަނބު އަޅާ ، ސިމެންތިޖަހާ
، ވޯލްސީލާ ލުމާ ، ކުލަލުން.
-1.4 ކޯޓްރޫމްގައި ކޯޓުންދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޭޖްހަދައި ސްޓޭޖްމަތީގައި ކާޕެޓް އެޅުން.
ސްޓޭޖް ހަދާ ފިލާތަކާއި ލަކުޑި ފަތި ތަކުގައި ދެފަރާތުގައި ރަނގަޅަށް ސޮލިގްނަމް ލުން.
-1.5 ކޯޓުރޫމްގެ ކަރަންޓް ވައިރިންގ ބަދަލުކުރުން. މިގޮތުން 02 ފަންކާ ، 06 ޑައުންލައިޓް ،
06 ސޮކެޓް ސުވިޗް ، 02 ފަންކާގެ ސުވިޗް ، 06 ލައިޓް ސުވިޗް ، 01 އޭސީ ސޮކެޓް
ސުވިޗް ހިމެނޭގޮތަށް ވައިރުކޮށް ، ޑީބޯޑު ހަރުކޮށް ޑީބޯޑަށް ބޭނުންވާ ސާކެޓް ހަރުކޮށް ،
ކޯޓުގެ މައިޑީބޯޑާ ގުޅާލައި ކަރަންޓް ލިބޭނެގޮތް ހެދުން.
-1.6 ކޯޓްރޫމްގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން. ސީލިންގ ގައި ޖަހާނީ ޕީވީސީ ފުޅާމިނުގައި 12 އިންޗި
ހުންނަ ފިލައެވެ. ދިގުމިން އެއްފިލައިން ލިބޭވަރުގެ ދިގުފިލާ ލިބެން ހުންނަކަމަށްވާނަމަ
ބޭނުންކުރަންވާނީ އެސައިޒުގެ ފިލައެވެ. ބޯޑަރަކަށް އަޅާނީވެސް ޕީވީސީ ބޯޑަރެވެ. ފިލަޔާއި
ބޯޑަރު ގަތުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
-1.7 ކޯޓް ރޫމްގެ ތަޅުމުގައި މިހާރު ހުރި މުށިމަތީ ޕާކޭ ޖަހާ ވަށާ ފާރުކައިރީގައި ބޯޑަރު ފަތިއެޅުން.
-1.8 ކޯޓުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ކޯޓުރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން.)މިގޮތުން ފަނޑިޔާރު
ބޭނުންކުރައްވާ 01 މޭޒާ ، ޚަޞްމުން ބޭނުންކުރުމަށް 06 ކޮށިގަނޑާއި ، 06 ބަންކެޓް
ޗެއަރ (މިތަ ކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ފޮޓޯ ހުށަހަޅާ ކޯޓުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
މޭޒުގެ ސައިޒް: 1800 އެމް.އެމް ދިގު، 720 އެމް.އެމް ފުޅާ، 875 އެމް.އެމް އުސް،
ކުރެހުމާއެއްގޮތަށް ޖެހުން.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 33

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮށިގަނޑު ސައިޒް800: އެމް.އެމް ދިގު، 550 އެމް.އެމް ފުޅާ، 875 އެމް.އެމް އުސް،
ކުރެހުމާއެއްގޮތަށް ޖެހުން
-1.9 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ތަޅުމުގައި ޕާކޭ ޖަހާ ވަށާ ފާރުތަކުގައި ބޯޑަރު ފަތިއެޅުން.
-1.10 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުމާއި ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުން. އަދި 01 ސީލިންގ
ފަންކާ ހަރުކުރުމާއި ، 04 ސޮކެޓް ސުވިޗާއި ، 02 ޑައުންލައިޓާއި ، 01 ފޭން ސުވިޗާއި
، 02 ގޭންގުގެ 01 ލައިޓް ސުވިޗް އާއި ، 01 އޭސީ ސޮކެޓް ސުވިޗް ހަރުކުރުން. ވައިރިންގ
ޑީބޯޑާއި ގުޅާ ކަރަންޓް ލިބޭނެގޮތް ހެދުން. ސީލިންގ ގައި ޖަހާނީ ޕީވީސީ ފުޅާމިނުގައި 12
އިންޗި ހުންނަ ފިލައެވެ. ދިގުމިން އެއްފިލައިން ލިބެންވާއެވެ. ބޯޑަރަކަށް އަޅާނީވެސް ޕީވީސީ
ބޯޑަރެވެ. ފިލަޔާއި ބޯޑަރު ގަތުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
-1.11 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމަށް ފާޚާނާއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށް ފައުންޑޭޝަން އަޅާ
ރާނާ ކޮންމެ ކަނެއްގައި ފާރުގެ ބޯމިނަށް ތަނބުއަޅާ ، ފާރުގެ މަތީގައި ކޮންކްރީޓް ބެރިއަޅާ ،
ކޯޓް ފުރާޅާ ގުޅުވައިގެން ފައިދޮށް އަޅާ ފަތިއަޅާ ، ކޯޓުގެ ފުރާޅުގައިހުރި ވައްތަރުގެ ޓިނުޖަހާ
ހިޔާކޮށް ، ފައިދޮށްތަކުގެ ކޮޅުގައި ބާޒާރުގައި ވިއްކަންހުންނަ ވައްތަރުގެ ފަލަފިލާ ޖަހާ ،
އަސްކެނި ސީލިންގ ކުރުން . އަސްކެނި ސީލިންގ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ސިމެންތި ފިލައެވެ.
އަދި މިހާރު ފުރާޅުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ދިޔަދޮވި ނައްޓާ ހަރުކޮށް ފެންހޮޅި ގުޅުމާއި ،
ސިމެންތިޖަހާ ވޯލްސީލާ ލައި ކުލަލުން.
-1.12 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ފާޚާނާ 01 ޑައުންލައިޓާއި ، 01 ސޮކެޓް ސުވިޗާއި ، 01 ލައިޓް
ސުވިޗް އާއި ، 1×1 ފޫޓުގެ 01 އެގްޒޯސް އެއް ހަރުކުރެވޭގޮތައް ވައިރުކޮށް ، ސީލިންގކޮށް
ކުލަލުން. ސީލިންގކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޕީވީސީ 12 އިންޗި ފުޅާމިނުގެ ފިލައެވެ. ދިގުމިން
އެއްފިލައިން ބެދެންވާނެއެވެ. ފާޚާނާގެ ތަޅުމުގައި 1×1 ފޫޓުގެމުށި ، އަދި ފާރުގައި ސީލިންގ
އާއި ހަމައަށް 1×2 ފޫޓުގެ މުށިޖަހަންވާނެއެވެ
-1.13 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ފާޚާނާގައި މޫނުދޮންނަތައްޓަކާއި ، މުސްލިމް ޝަވަރަކާ ، އިސްކުރަކާ
، ހޭންޑް ޝަވަރަކާއި ، ހެޑްޝަވަރަކާއި ، އިތުރުހެޑްޝަވަރ 01 ވޭލް ހިމެނޭހެން
ފެންވައިރުކުރުމާއި ، މިތަކެތި ހަރުކޮށް ، ކޯޓު ގެ ފެންމޯޓަރާއި ފެންހޮޅި ގުޅާލައި ފާޚާނާއަށް
ފެންލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއި ، ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ހޮޅިތައް ގުޅުމާއި ، ތަޅުމުގެފެނާއި
މޫނުދޮންނަތަށީގެ ފެންހިންދާހޮޅިވެސް ނަރުދަމާ ނިޒާއި ގުޅާލުން. ފާޚާނާ ހޮޅިއާއި ، ފެންހިންދާ
ހޮޅިއަޅާނީ ވަކި ދެހޮޅިލައިނުގެ ގޮތުގައެވެ.
-1.14 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމަށް ވަނުމަށްޓަކައި މިހާރުހުރި ފާރުތަޅާ ދޮރެއް ބެހެއްޓުމާ އި ، ފާޚާނާގައި
ދޮރަކާއި ، ފެންލައިޓް ދޮރެއް ބެހެއްޓުން.
-1.15 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޮޓަރީގެ ފާރުގައި މިހާރު ހުރި ކުޑަދޮރު ނައްޓާލާ ރާނާ ސިމެންތިޖަހާ ، ވޯލްސީލާ
ލައި ކުލަލުން.
-1.16 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޮޓަރިއާއި ، ފާޚާނާއާއި ، ކޯޓްރޫމްގެ ކަރަންޓް ވައިރިންގ ގުޅުމަށްޓަކައި
އެތަންތަނަށް ހުންނަންބޭނުންވާ ޢަދަދުގެ ސާކެޓް ހަރުކުރެވޭވަރުގެ ޑީބޯޑް ފޮއްޓެއް ހަރުކޮށް
މިކޯޓުގެ ޑީބޯޑުން ކަރަންޓް ނަގައިގެން ގެންގޮސް ހަރުކުރާ ޑީބޯޑާގުޅާ ކަރަންޓް ލިބޭގޮތް ހެދުން.
02 މަސައް ކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ ބޮޑުމިން :
-2.1 ކޯޓްރޫމުންރާނަންޖެހޭ ފާރުގެ ބޮޑުމިން 13.4×10 ފޫޓް.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 34

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
-2.2 ކޯޓްރޫމްގެ ޕާކޭ ޖަހަން ޖެހޭ ބައިގެ ބޮޑުމިން 13.4×11.6 ފޫޓް.
-2.3 ކޯޓްރޫމްގައި ހަދަންޖެހޭ ސްޓޭޖްގެ ދިގުމިނަކީ 13.4 (ތޭރަފޫޓް ހަތަރު އިންޗި) އެވެ. ފުޅާމިނަކީ 6.2
)ހަފޫޓް ދެ އިންޗެއިވެ. އުސްމިނަކީ 12 އިންޗެއިވެ.
-2.5 ކޯޓްރޫމްގެ ސީލިންގ ގެ ބޮޑުމިން 19.6×13.4 ފޫޓް.
-2.6 ކޯޓުރޫމްގެ ތަޅުމުގެ ކައިރީގައި ބޯޑަރު ޖަހަންޖެހޭ ތަނުގެ ދިގުމިން 78 ފޫޓް
-2.7 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ޕާކޭ ޖަހަންޖެހޭ ބައިގެ ބޮޑުމިން 8×13.4 ފޫޓް.
-2.8 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ސީލިންގ ކުރަންޖެހޭ ބައިގެ ބޮޑުމިން 8×13.4 ފޫޓް .
-2.9 މެޖިސްޓްރޭ ރޫމްގެ ތަޅުމުގެ ކައިރީގައި ބޯޑަރު ޖަހަންޖެހޭ ތަނުގެ ދިގުމިން 42 ފޫޓް.
-2.10 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ފާޚާނާގެ ބޮޑުމިން އެތެރޭން އެތެރެއަށް 4×8 ފޫޓް.
-2.11 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމް ފާޚާނާގެ އުސްމިނަކީ މިހާރު މިކޯޓުގެ ފުރާޅާގުޅައިގެން ހިޔާކުރުމުން ހުންނަ
އުސްމިނެކެވެ.
2.12 - މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމް ފާޚާނާގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖަންޖެހޭ ތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ 4×8 ފޫޓެވެ. ފާރުގައި
މުށިޖަހަންޖެހޭ ތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ 9×24 ފޫޓެވެ.
-2.13 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމް ފާޚާނާގެ ސީލިންގ ގެ ބޮޑުމިނަކީ 4×8 ފޫޓެވެ.
-2.14 ކޯޓްރޫމް ގެ 02 ދޮރާއި ، މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ބޮޑުދޮރުގެ ދިގު މިނަކީ ފެންލައިޓާއިއެކު 8 ފޫޓް 4
އިންޗެިއވެ. ދޮރުފަތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 36×78 އިންޗެއިވެ. ދޮރުގެ ދިގުމިނުން 78 އިންޗެީގ ދޮރުފަތުގެ
މިންކެނޑުމުން އިންނަބައަކީ ފެންލައިޓަށް އިންބައެވެ. އެގޮޅީގައި ފެންލައިޓް ދޮރުފަތެއް
ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ދޮރުފަތް ޖަހާނީ ގޮށްނެތް ރަނގަޅު ލަކުޑިންނެވެ. ދޮރުޖަހާ ލަކުޑިފުރޭމް ފާރުގެ
ބޭރުން ބޭރަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ދޮރު ހަރުކުރުމަށްފަހު ފާރުގެ ބޭރުކައިރީގައި ދެއިންޗަިބއި ،
ބައިންޗެީގ ފަތިގަނޑެއް ރޫޓަރުކުރުމަށްފަހު ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިފަތިގަނޑު ހަރުކުރުމަށްޖަހާ
އިސްކުރުގެ ބޯ އެތެރެއަށް ވެއްދުމަށްފަހު ވުޑްޕުޓީ އަޅައި ގާނާ އޮމާންކުރަންވާނެއެވެ. މި ދެ
ދޮރުގައިވެސް ހަރުކުރާނީ މިހާރުބާޒާރުގައި ވިއްކަންހުންނަ ދޮރުފަތެވެ. ކޮންމެ ދޮރުފަތެއްވެސް
ހަރުކުރާނީ 4 އިންޗެީގ ބިޔާރިންލީ ހުޅުގެ 4 ހުޅުހަރުކޮށްގެންނެވެ. އަދި ކޮންމެ ދޮރުފަތެއްގައި
ޔޭލްމޮޅު އަތްގަނޑު ތަޅަކާއި ، ޔޭލް ޑޯކުލޯޒަރ އެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ދޮރުފަތުގެ ކުރެހުމެއް
މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމުން ކޯޓްރޫމަށް ދިއުމަށް އިންނަންވާނީ
78×36 އިންޗެީގ ދޮރުފަތަކަށް ހެޔޮވަރު ދޮރާ ، ދޮރުފަތެކެވެ. ދޮރުފަތް ހަރުކުރާނީ ބިޔާރިންލީ 4
އިންޗެީގ 4 ހުޅު ހަރުކޮށްގެންނެވެ. އަދި މިދޮރުގައި އިންނަންވާނީ ޔޭލް އަތްގަނޑު ތަޅެއްލައި ، ޔޭލް
ޑޯކުލޯޒަރ އެއް ހަރުކުރެވިފައެވެ. ދޮރުގެ ލަކުޑި ފުރޭމް ފާރުގެ ބޭރުންބޭރަށް ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި
ދޮރާ ދިމާލުން މެޖިސްޓް ރޭޓް ރޫމުން ކޯޓުރޫމް ސްޓޭޖަށް އެރުމަށްޓަކައި 2 ހަރުފަތުގެ ސިޑިއެއް
އިންނަންވާނެއެވެ. މިސިޑި ހަދާނީ ސްޓޭޖް ހެދުމަށް ބޭނުންކު ރާ ސައިޑް ފިލާއާއި ލަކުޑި
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 35

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ފާޚާނާގެ ދޮރުޖަހާނީ 78 އިންޗި ، 24 އިންޗެީގ
ދޮރުފަތަކަށް ހެޔޮވަރަށް އެލްމެނިއަމް ފަތީގައެވެ.
-2.15 މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ޕާކޭ ޖަހަންޖެހޭ ތަނުގެ ބޮޑުމިން 8×13.4 ފޫޓް.
-2.16 ބިއްލޫރި ލައްވާފައިވާ 02 ދޮރު ނައްޓާލުމުން ރާނަންޖެހޭ ބައިގެ ބޮޑުމިން 6×13 ފޫޓް.
-2.17 ބޮޑުދޮރު ނައްޓައިގެން ރާނަންޖެހޭ ތަނުގެ ބޮޑުމިން 8.4×6.8 ފޫޓް.
03. މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާތަކެތީގެ ކޮލިޓީ:
-3.1 މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ވިލާ ސިމެންތި ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސިމެންތި ފަދަ ރަނގަޅު
ސިމެންތިއެކެވެ.
-3.2 އަލަށް ރާނަންޖެހޭ ފާރުތައް ރޭނުމަށް ބޭނުންކުރާނީ 6×4×12 އިންޗެީގ ހޯލްބްލޮކް ރަނގަޅު ގަލެވެ.
-3.3 ދޮރުނައްޓާ ތަންތަނާ ތަޅާ ތަންތަން ރާނަންޖެހޭ ތަންތަން ރާނާ ސިމެންތިޖަހާއިރު ހުންނަންވާނީ ކުރީގެ
ފާރާ އެއްވަރަށް ރީތިކޮށް އޮމާންކުރެވިފައެވެ.
-3.4 ގާއެޅުމަށާއި ، ރޭނުމާ ، ސިމެންތިޖެހުމާ، ތަޅުންއެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ އާދައިގެ ރަނގަޅަށް
ލޮނުފިލުވާފައިވާ ދޮންވެއްޔެވެ.
-3.5 ޕައުންޑޭޝަން އެޅުމަށާއި ، ތަނބުއެޅުމަށާއި ، ބެރިއެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ހިލައާއި ، ހިލަވެއްޔެވެ.
ދަގަނޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދަބަރު ނުޖަހާ ހުރި 10mm ގެ ދަގަނޑާއި ، ރިންގުދަގަނޑެވެ.
-3.6 ކޯޓް ރޫމާއި ، މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމު ގެ ތަޅުމުގައިޖަހާނީ މިހާރު ބާޒާރުގައި ވިއްކަންހުންނަ ފެންވަރު
ރަނގަޅު ޕާކޭ އެވެ.. މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ފާޚާނާ ތަޅުމުގައި ޖަހާނީ 1×1 ފޫޓުގެ މުއްޓެވެ. ފާރުގައި
ޖަހާނީ 1×2 ފޫޓުގެ މުއްޓެ ވެ. މުށިޖަހާނީ ފުރަތަމަ ދެބަރި މައްޗަށް 2 ފޫޓްވާގޮތަށް ޖެހުމަށްފަހު
ތިންވަނަބަރި 1 ފޫޓް ވާގޮތައް ޖަހާ ފަހުދެބަރި މައްޗަށް 2 ފޫޓް ވާގޮތަށެވެ. މިގޮތުން މެދުބަރި އަށް
ހޯދަންވާނީ ފާޚާނާ ބޯޑަރަށް ބޭނުންކުރާ 1×2 ފޫޓުގެ މުއްޓެވެ. މުށި ގަތުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯހުށަހަޅާ
ކޯޓުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
-3.7 ސީލިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާލަކުޑި ފަތިވާންވާނީ ގޮށްނެތް ރަނގަޅު ލަކުޑި އަށެވެ. ފަތީގައި 2 އިންޗި 1
އިންޗި ދެސޫތު ހުންނަންވާނެއެވެ. ސީލިންގ ކުރުމަށް ގޮޅިހަދާނީ 4×2 ފޫޓު ހުންނަގޮތަށެވެ. ސީލިންގ
ބަލިނުވާވަރަށް ފަތިޖަހާ ސީލިންގ ހަރުކުރަންވާއެވެ.
-3.8 ސީލިންގ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޕީވީސީ ފުޅާމިނުގައި 1 ފޫޓް ހުންނަ ފިލައެވެ. ފިލާހަރުކުރުމަށް
ކޮންމެފައްތަރަކަށް އިސްކުރުޖަހާއިރު 1 ފޫޓަށްވުރެ ދެއިސްކުރު ދުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
-3.9 ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަރަކީ ސްޓެލްކޯ / ފެނަކަ އިން ޤަބޫލްކުރާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ
ނަރަށްވާންވާނެއެވެ. އަދި ސާކެޓްތަކަކީ އޭބީބީ ގެ ސާކެޓަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ސޮކެޓް ސުވިޗް ތަކާއި ،
ސްވިޗްތަކާއި ، ފޭންސުވިޗަކީ އެއް ބްރޭންޑެއްގެ ތަކެތިކަމުގައިވެސް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން
ސޮކެޓް ސުވިޗް ވާންޖެހޭނީ ޔުނިވާސަލް ސޮކެޓް ސުވިޗަށެވެ. ވައިރިން ހުންނަންވާނީ ފާރުންކަނޑާ
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 36

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށް ލައްވާފައެވެ. އަދި ސީލިންގ މަތީގައި އޮންނަބައިވެސް އޮންނަންވާނީ ކޮންޑިއުޓް
ހޮޅިއަށްލައްވާފައެވެ. އަދި ފަންކާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ އޮރިއެންޓް 48 އިންޗެީގ ފަންކާއެވެ. ލައިޓަށް
ބޭނުންކުރާނީ ހަތަރު ކަނަށްހުންނަ 18 ވޯޓްގެ ބްރޭންޑެޑް ސީލިންގ ނުކަނޑާ ހަރުކުރާވައްތަރުގެ
ލައިޓެވެ.
-3.10 ކޯޓްރޫމްގެ ސްޓޭޖް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާނީ mm18ގެ މެލޭޝިއާ ފުލައިވުޑްއެވެ. ގިއުގަނޑު ހަދާނީ
18mm ގެ ފުލައިވުޑް 2 ފޫޓް 2 ފޫޓުން ފުރޭމް ހެދުމަށްފަހު މަތީގައި 18mm ގެ ފުލައިވުޑް
ފިލާއަޅައިގެންނެވެ. ފުރޭމްހެދުމަށާއި ފިލާ ހަރުކުރުމަށްޖަހާނީ 3 އިންޗެީގ އިސްކުރެވެ.އަދި
އިސްކުރުތަކުގެ ބޮލުގައި ޕުޓީލައި ގާނާ އެއްވަރުކޮށް ކޯޓްރޫމްގައިހުރި ފަރުނީޗަރާއި އެއްކުލައަކުން
ވަރުނިސް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓޭޖުގައި ކާޕެޓް އަޅާ ފަތިއަޅާ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ކާޕެޓްގަތުމުގެ
ކުރިން ކޯޓަށްހުށަހަޅާ ކުލަ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމުން ކޯޓްރޫމަށް ވަންނަންހުންނަދޮރު
ޖަހާނީ 36×78 އިންޗެީގ ދޮރުފަތެއް ހަރުކުރެވޭގޮތަށެވެ. މިދޮރުގައި ހަރުކުރާނީ 36×78 އިންޗެީގ
ރެއިންބޯ ދޮރުފަތެކެވެ. ދޮރުގެ ލަކުޑި ފާރުގެ ދެފަރާތާ އެއްވަރަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ބައިންޗި ބޯ
ދެއިންޗެީގ ފަތިގަނޑެއް ރޫޓަރުކުރުމަށްފަހު ފާރުގެބޭރުން ދޮރުގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ސްޓޭޖްހެދުމަށް
ބޭނުންކުރާ ފިލާތަކާއި ، ލަކުޑި ދޮރާއި ، ދޮރުފަތްތަކުގެ ދެފަރާތުގައި ސޮލިގްނަމް ރަނގަޅަށް
ހާކަންވާނެއެވެ. ދޮރުފަތްތައް ހަރުކުރަންވާނީ ބިޔާރިންލީ 4 އިންޗެީގ މޮޅު ހުޅު ހަރުކޮށްގެންނެވެ. އަދި
ކޮންމެ ދޮރުފަތެއްގައި ޔޭލް މޮޅު އަތްގަނޑު ތަޅެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ފާޚާނާގެ ދޮރުފިޔަވާ އެހެން
ދޮރުފަތްތަކުގައި ޔޭލް ޑޯކުލޯޒަރ އެއް ހަރުކު ރަންވާނެއެވެ. ސްޓޭޖު އާއި ލަކުޑި ދޮރާއި ، ދޮރުފަތާއި
، ދޮރުކައިރި އަޅާ ފަތީގައި ލާނީ ޑައީ ވަރުނީހެވެ. ކޯޓުރޫމާއި ، މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމަށް ވަންނަން ހުރި
ދޮރާއި ، ކައުންޓަރު ކައިރިން އިދާރީ ބައަށް ވަދެވެންހުންނަ ދޮރު ޖަހާނީ ގޮށްނެތް ރަނގަޅު
ލަކުޑިންނެވެ.ދޮރުފަތަކަށް ހަރުކުރާނީ މިހާރު ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުނަ ދޮރުފަތެވެ. ދޮރުފަތް ގަތުމުގެ
ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމްގެ ފާޚާނާގެ ދޮރާއި ، ދޮރުފަތް ޖަހާނީ
ހުދުކުލައިގެ މޮޅު އެލްމެނިއަމް ފަތިންނެވެ. ދޮރުފަތް ޖަހާނީ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.
-3.11 ފާރުތަކާއި ، ސީލިންގ ގައި ލުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ނިޕޮން ސްޕަރ ވިނިލެކްސް 5000 ގެ 5067 ގެ
ކިއުކަމްބާ ކުލައެވެ. ވޯލްސީލާއަކަށް ބޭނުންކުރާނީ ރަނގަޅުފެންވަރެއްގެ ވޯލްސީލާއެވެ.
-3.12 ފެންވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއަކީ ހައިޕްރެޝަރ ހޮޅިއަށް ވާންވާނެއެވެ. ފާޚާނާގެ ހޮޅިއާއި
ފެންހިންދާހޮޅި މީޑިއަމް ސައިޒައްވުރެ ދެރަވެގެންނުވާނެއެވެ. ފާޚާނާތައްޓާއި ، މޫނުދޮންނަތަށި އެއީ
ކޮޓޯ ބްރައިންޑްފަދަ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ތަކެތިކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި ، ގަތުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
04. މަސައްކަތް ކުރުމުގަ އި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް:
1.4 މިމަސައްކަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަންވާނީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން އަމިއްލައަށެވެ.
2.4 ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައިވެސް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 10:00
ގެފަހުން މަސައްކަތެއް ނު ކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭމަސައްކަތެއް މިގަޑީގެފަހުން ކުރަންޖެހުނު ނަމަވެސް އެކަމެއް ކުރަންވާނީ
ހުއްދަލިބުމުންނެވެ. އަދި މަސައްކަތްކުރާއިރު ކުރަންވާނީ ތަނުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންނުވާނެގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. އަދި ހަމަ
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 37

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ނޮޅިވަރަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެފަދައިން މަސް ކަތްކުރާމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިންމާ ކޯޓަށް އަންގާއިރު އޮމާންކަމާ
، ސާފުތާހިރުކަމާއިއެކު ފުރިހަމަކޮށްފަ އި ނުވާނަމަ މަސައްކަތް ނިމުނު ކަމަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ.
05. މަސައްކަތްޙަވާލުކުރާފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއި ންޓްދޭ އުޞޫލު :
 އަގަށް 80 ޕޮއިންޓް
 މުއްދަތު 05 ޕޮއިންޓް
 ތަޖުރިބާ 15 ޕޮއިންޓް)ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ބެލޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވާކަމުގެ
ލިއުންތަކަށް(
 ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަޢުލޫމާތު :
1. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފަރާ ތުގެ ނަމާއި އެފަރާތުގެ ސޮއި:
2. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާމަސައްކަތް :
3. ތަކެތީގެ އަ ގާއި މަސައްކަތުގެއަގު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް :
4. މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު :
• އެސްޓިމޭޓާއެކު ހުށަ ހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
1. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލަ ފަރުދަކުނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ:
2. ކުރިންއެފަދަ މަސައްކަތެއްކޮށް ފައިވާނަމަ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިއުން.
3. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކުންފުންޏަކުން ނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
4. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަނީ ފިހާރައަކުން ކަމުގައިވާނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ
ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.
5. ޖީ.އެސް.ޓީ. އަށް ރަޖިސްޓްރީކުރައްވާފައިވާނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ:
6. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފަރާތާ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއިހުރިގާތްކަން ، ނުވަތަ ގާތްކަމެއް ނެތްނަމަ ނެތްކަން އެގޭނެ
ސިޓީއެއް އެސްޓިމޭޓާއި އެކު ހުށަހެޅުން.
ހދ. ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމީނީމަގު ފޯން: 6528958 އީމެއިލް:mv.gov.court.nolhivaramu-hdh@info
ޞަފުޙާ 38 ގެ 38

235 200 265

700
265

700 175 A-

875

875

235

175 700

200 265 175

200 PLAN VIEW LEFT SIDE ELEVATION FRONT ELEVATION RIGHT SIDE ELEVATION 100 415 100 100 415 100

26
50
75
25 101020

175

875

200 235 100 570 220 570 100

720

105 615 70 1695 35 1800 70 145 70 X 25 MM RED MERANTI TIMBER STRIP IN SELECTED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH 25 X 10 MM RED MERANTI TIMBER STRIP IN SELECTIED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH 3 MM NYATOH VENEER PLYWOOD IN SELECTED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH TABLE FACE PANEL TO IN NYATOH PLYWOOD & RED MERANTI FRAM & MATTE CLEAR LACQUER SMOOTH SPRAY FINISH 50 X 10 MM RED MERANTI TIMBER STRIP IN SELECTED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH TABLE DETAILS JUDGE PANEL TABLE REFER TO BLOW-UP DETAIL "C" SECTION

125

50
701

875 50
27REFER TO BLOW-UP DETAIL "C" 70 X 25 MM RED MERANTI TIMBER STRIP IN SELECTED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH 3 MM NYATOH VENEER PLYWOOD IN SELECTED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH 6 MM ORDINARY PLYWOOD 50 X 10 MM RED MERANTI TIMBER STRIP IN SELECTIED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH 50x37 INTERNAL HARD WOOD FRAMEWORK 25 X 10 MM RED MERANTI TIMBER STRIP IN SELECTIED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH 12 MM ORDINARY PLYWOOD

TABLE DETAILS REGISTRARS'/LAWYER'S/DEFENDANTS' TABLE FRONT ELEVATION

875

337 200 338 800

550 9 50

875

125 750 REFER TO BLOW-UP DETAIL "A"

875

125 SECTION 3 MM THK NYATOH VENEER PLYWOOD IN SELECTED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH REAR ELEVATION
750 125 PLAN VIEW TABLE FACE PANEL TO IN NYATOH PLYWOOD & RED MERANTI FRAM & MATTE CLEAR LACQUER SMOOTH SPRAY FINISH TABLE FACE PANEL TO IN NYATOH PLYWOOD & RED MERANTI FRAME & MATTE CLEAR LACQUER SMOOTH SPRAY FINISH 800

61 500

550 700 800 5MM THK NYATOH TIMBER BEADING IN SELECTED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH 3MM THK NYATOH HENEER PLYWOOD IN SELECTIED MATTE - CLEAR LACQUER SPRAY FINISH 50x40MM INTERNAL HARD WOOD FRAMEWORK 3 MM ORDINARY PLYWOOD 50x30MM INTERNAL HARD WOOD FRAMEWORK 12 MM ORDINARY PLYWOOD DETAIL "A"

PHOTOS
ކޯޓުރޫމް ދޮރުތަކުގެ ނަމޫ ނ
ފ ޚ ނ ދޮރ އި ދޮރުފަތް

JUDGE PANEL

DEFENDANT/LAWYER PANEL

STAGE STAIRS